

POSLOVNO IME BANKE I ADRESA DAVAOCIA PROIZVODA/ USLUGE

Union Banka dd Sarajevo
Hamdije Kreševljakovića 19
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
ID broj: 4200640130001

Poslovna jedinica
Podružnica Sarajevo

REDOVNA PONUDA
TEKUĆI RAČUN

Reprezentativni primjer

OPIS GLAVNIH KARAKTERISTIKA PROIZVODA/ USLUGE:

1. Vrsta usluge (opis i karaktersitika finansijske usluge koja se nudi):	Tekući račun fizičkog lica je primarni račun putem kojeg Vlasnik računa prima redovne prilive po osnovu plate/ plaće, penzije/mirovine, kao i naknada po osnovu radnog odnosa i ostalih dodatnih primanja. Putem tekućeg računa vlasnici računa raspolazu sredstvima i obavljaju platne transakcije. Vlasnik tekućeg računa može ugovoriti uslugu trajnog naloga.
2. Iznos usluge, oznaka valute i uvjeti / uslovi korištenja:	Ne postoje ograničenja u pogledu maksimalnog ili minimalnog iznosa sredstva na tekućem, osim u slučajevima gdje je to zakonski regulisano. Tekući račun se otvara u valuti KM. Raspolaganje sredstvima na tekućem računu se može izvršiti na šalteru Banke uz predodženu ličnu kartu ili putem debitne kartice koja predstavlja instrument za podizanje novca na bankomatima u zemlji i inostranstvu kao i za kupovine na POS terminalima u trgovinama, do visine raspoloživih sredstava. Za sve transakcije nastale u zemlji zadužuje se tekući račun Korisnika u KM valuti, dok se za transakcije nastale u inostranstvu zadužuje tekući račun u protuvrijednosti KM, a prema kursu Visa kartične organizacije za pojedini region svijeta. Kurs Visa kartične organizacije za kupovine obavljene u inostranstvu je dostupan klijentima na adresi: http://usa.visa.com/personal/card-benefits/travel/exchange-rate-calculator.jsp
3. Trajanje ugovora:	Ugovor o tekućem računu se zaključuje na neodređeno vrijeme. Period važenja kartice je određen i navodi se na kartičnoj plastici. Rok važenja Visa debitne kartice je do posljednjeg dana u mjesecu koji je naznačen na kartici.
4. Visina i promjenjivost nominalne kamatne stope	Visina nominalne kamatne stope je 0,00% na godišnjem nivou. Kamatne stope su fiksne. Obračun kamate se vrši primjenom proporcionalne metode pri čemu godina ima stvarni broj dana 365/366.
5. Efektivna kamatna stopa (EKS) i ukupan iznos koji korisnik treba da plati, odnosno koji mu se treba isplatiti:	Nije primjenjivo za ovaj proizvod/uslugu.
6. Iznos i broj rata kredita i perioda u kojima dospijevaju:	Nije primjenjivo za ovaj proizvod/uslugu.
7. Troškovi održavanja jednog ili više računa na kojima će se evidentirati transakcije uplata i povlačenja sredstava, te druge naknade i troškovi koji proizilaze iz ugovora uz određenje jesu li fiksni ili promjenjivi i uvjete pod kojima se mogu mijenjati	Obračun naknade za vođenje računa obračunava se na zadnji radni dan u mjesecu. Naknada za vođenje tekućeg računa obračunava se mjesečno u iznosu od 2,90 KM. Godišnja članarina i osiguranje za korištenje debitne kartice iznosi 12,00 KM, a izdavanje kartice je bez naknade. Zatvaranje tekućeg računa na zahtjev klijenta Banka obavlja bez naknade. Sve uplate i isplate po ovoj vrsti računa su bez naknade. Sve naknade su promjenjive. Važeći Cjenovnik naknada u vrijeme važenja ovog informacionog list dostupan je u poslovnica Banke i drugim distributivnim kanalima Banke. Naknade se revidiraju najmanje jednom u toku kalendarske godine. U slučaju promjena bankovnih naknada, Banka će, putem distribucijskih kanala, najmanje 15 dana prije početka njihove primjene, pismeno obavijestiti Klijenta.
8. Obaveza korištenja notarskih usluga prilikom zaključenja ugovora	Ukoliko potrebna dokumentacija podliježe ovjeri od strane Notara ili Opštine/Općine postoji mogućnost troškova ovjere iste. Usluga ovjere dokumentacije se naplaćuju u skladu sa važećom tarifom Notara ili Opštine/Općine.
9. Obaveza zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim s osnovnim ugovorom	Otvaranje tekućeg računa nije uslovljeno ugovaranjem sporednih usluga.
10. Kamatna stopa koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno prilagođavanje, te druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza	U slučaju kašnjenja u ispunjenju obaveza definisanim Ugovorom, Banka ima pravo Klijentu obračunati i naplatiti zakonsku zateznu kamatu, koja se obračunava na svaki dospjeli iznos od datuma dospijeća obaveze do dana ispunjenja, a prema važećoj stopi zakonske zatezne kamate. Na dan izdavanja Informacionog lista zakonska zatezna kamata iznosi 10 %.
11. Instrumenti obezbjeđenja:	Nije primjenjivo za ovaj proizvod/uslugu.
12. Iznos naknade za prijevremeni povrat:	Nije primjenjivo za ovaj proizvod/uslugu.
13. Pravo korisnika da na zahtjev dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora:	Korisnik ima pravo na besplatan primjerak nacrtu ugovora, osim ukoliko Banka ocijeni da ne želi zasnovati odnos sa Korisnikom u konkretnom pravnom poslu.

14. Period u kojem Banku obavezuju podaci navedni u informacionom listu u pregovaračkoj fazi:	Ponuda važi sedam dana od datuma uručivanja Informacionog lista.		
15. Uvjeti polaganja novčanog depozita:	Otvaranje tekućeg računa nije uslovljeno polaganjem novčanog depozita.		
Reprezentativni primjer	-		
			KM
	Datum	Isplata	Uplata
	05.01.2026.godine		800,00
	15.01.2026. godine		300,00
	21.01.2026. godine	200,00 KM	
	31.01.2026. godine	48,50 KM (UPP nalog)	
		2,80 KM (Naknada za UPP nalog)	
	31.01.2026. godine	2,90 KM (Naknada za vođenje računa)	
Konačno stanje sa 31.01.2026. godine		845,80	

Standardni informacioni list izdao/la:

(ime i prezime)

Standardni informacioni list preuzeo/la:

Potpis Korisnika

Datum: